



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2837/26  
Sarajevo, 15.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Kristić Danijele, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-12/26 od 05.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je dana 05.05.2026. godine na 30. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnica Kristić Danijela, a koje je glasilo „Da li Ministarstvo unutrašnjih poslova, centri za socijalni rad ili nadležni organi nakon izricanja zaštitnih mjera, mjera zabrane ili drugih mjera u slučajevima nasilja u porodici obavještavaju poslodavca lica kojem su mjere izrečene posebno u slučajevima kada to lice na radnom mjestu koristi službeno oružje, obavlja poslove zaštite, sigurnosti ili druge poslove od posebnog rizika.“.

**Odgovor:**

„Odredbom člana 41. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama propisano je kome se dostavlja rješenje o izricanju zaštitne mjere, te u istom poslodavac nije naveden kao subjekt dostave. Pažljivo prateći primjere iz prakse prilikom primjene gore navedenog zakona kako poteškoće tako i prostor za unapređenje mehanizma zaštite žrtve mišljenja smo da bi član 41. Zakona mogao biti proširen na način da dostava predmetnog rješenja bude obavezna i prema poslodavcu lica kojem su izrečene zaštitne mjere.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj:02/1-3-51/26 od 29.05.2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2929/26  
Sarajevo, 15.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Izetbegović Sebije, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-19/26 od 05.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je uputila zastupnica Izetbegović Sebija, a koja je glasila „Inicijativa za uspostavljanje registra i unapređenje evidencija o licima osuđivanim za nasilje u porodici u Kantonu Sarajevo.“.

**Odgovor:**

„Zakonom o zaštiti nasilja u porodici i nasilja prema ženama Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je nadležni policijski organ, obavezan da vodi pisanu i elektronsku evidenciju o prijavljenim slučajevima nasilja, predloženim zaštitnim mjerama i hitnim zaštitnim mjerama i provođenju hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, koje je obavezan voditi u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te da se statistički podaci o nasilju u porodici obavezno dostavljaju Gender centru Federacije najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu. Navedenim zakonom propisano je da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova obavezno uspostaviti jedinstvenu informacijsku bazu podataka, koja će biti regulisana podzakonskim aktom kojeg donosi federalni ministar unutrašnjih poslova. Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će u narednom periodu planirati uspostavu procedure za međuinstitucionalnu razmjenu informacija u cilju osiguranja svobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije, Ureda komesara broj:02/1-3-52/26 od 29.05.2026. godine;
- 2..CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
 Ministarstvo unutrašnjih poslova  
 Uprava policije  
 Ured policijskog komesara



Босна и Херцеговина  
 Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
 Министарство унутрашњих послова  
 Управа полиције  
 Уред полицијског комесара

Bosnia and Herzegovina  
 Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
 Ministry of Internal Affairs  
 Police department  
 Office of the Police Commissioner

Broj: 02/1-3-52/26  
 Datum: 29.05.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
 -n/r Sekretara ministarstva

PREDMET: **Zastupničko pitanje**, odgovor, d o s t a v l j a m o .-

VEZA: Vaš akt broj 01-9-02-2-2929/26 od 15.05.2026. godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, u prilogu istog dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Sebije Izetbegović.



## INFORMACIJA

**Sačinjena dana 29.05.2026. godine u službenim prostorijama Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara, Uprava policije, MUP-a Kantona Sarajevo na okolnosti zastupničkog pitanja, zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Izetbegović Sebije.**

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/25"), Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), Pravilnikom o postupku i načinu provođenja procjene rizika za žrtve nasilja u porodici i nasilja prema ženama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), i u svojim kadrovskim kapacitetima provodi predmetne zakonske i podzakonske propise.

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilje prema ženama Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da nadležni policijski organ, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, dužan voditi pisanu i elektronsku evidenciju o prijavljenim slučajevima nasilja, predloženim zaštitnim mjerama i hitnim zaštitnim mjerama i o provođenju hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, koje je dužan voditi u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - Ispr.), i da se statistički podaci o nasilju u porodici obavezno dostavljaju Gender centru Federacije najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu. Navedenim zakonom je propisano da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dužno uspostaviti jedinstvenu informacijsku bazu podataka, a koje će biti regulisano podzakonskim aktom kojeg donosi federalni ministar unutrašnjih poslova.

Također, navedenim zakonom član 77. stav (11), propisano je da se podaci čuvaju u evidencijama 15 godina i poslije toga se brišu.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će u narednom periodu, prateći razvoj situacije, planirati uspostavu procedure za međuinstitucionalnu razmjenu informacija u cilju osiguranja sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.

**Sarajevo, 29.05.2026. godine.**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2836/26  
Sarajevo, 15.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Kapo Belme, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273/26 od 05.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju su dana 05.05.2026. godine na 30. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnica Kapo Belma, a koja je glasila „Inicijativa za uvođenje SOS narukvica/privjesaka zažrtve nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo.“.

**Odgovor:**

„Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učiniocce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:97/25“). Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u primjeni gore navedenog pravilnika suočava se izazovima, obzirom da isti implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou Federacije BiH, te su zatražena pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog propisa, a sve u cilju otklanjanja nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora. Napominjemo da Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nastavlja sa kontinuitetom obavljati poslove i zadatke iz svoje nadležnosti sa primarnim ciljem pružanja svoubuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj:02/1-3-53/26 od 29.05.2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.



29-40-4000  
407

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Ured policijskog komesara



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Уред полицијског комесара

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Office of the Police Commissioner

Broj: 02/1-3- 53 /26  
Datum: 29.05.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
**-n/r Sekretara ministarstva**

PREDMET: **Zastupničko pitanje**, odgovor, d o s t a v l j a m o .-

VEZA: Vaš akt broj 01-9-02-2-2836/26 od 11.05.2026. godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, u prilogu istog dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Kapo Belme.



## INFORMACIJA

**Sačinjena dana 29.05.2026. godine u službenim prostorijama Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara, Uprava policije, MUP-a Kantona Sarajevo na okolnosti zastupničkog pitanja, zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Kapo Belme.**

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/25"), Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), Pravilnikom o postupku i načinu provođenja procjene rizika za žrtve nasilja u porodici i nasilja prema ženama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25").

Od strane Federalnog ministarstva pravde donesen je Pravilnik o načinu vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 97/25") te se Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo suočava se s izazovima u primjeni Pravilnika. S obzirom na to da ovaj Pravilnik implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou cijele Federacije BiH, kantonalno ministarstvo traži zvanična pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog akta. Cilj ovih konsultacija je otklanjanje nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, nastavlja sa kontinuitetom u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, s primarnim ciljem pružanja sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtvama nasilja.

**Sarajevo, 29.05.2026. godine.**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3043/26  
Sarajevo, 16.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Hašimbegović Marijele, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-53531-28/24 od 16.12.2024. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je u okviru 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnice Hašimbegović Marijele, a koja je glasila „Inicijativa za detaljnu analizu o primjeni federalnih propisa i provedenih mjera zabrane prilaska kao i analizu neprimjenjivanja mjere elektronskog nadzora u predmetu femicida i brutalnog ubistva lica Elme Godinjak.“.

**Odgovor:**

„Odredbom člana 41. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama propisano je kome se dostavlja rješenje o izricanju zaštitne mjere, te u istom poslodavac nije naveden kao subjekt dostave. Pažljivo prateći primjere iz prakse prilikom primjene gore navedenog zakona kako poteškoće tako i prostor za unapređenje mehanizma zaštite žrtve mišljenja smo da bi član 41. Zakona mogao biti proširen na način da dostava predmetnog rješenja bude obavezna i prema poslodavcu lica kojem su izrečene zaštitne mjere.

Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja. Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u primjeni gore navedenog pravilnika suočava se izazovima, obzirom da isti implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou Federacije BiH, te su zatražena pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog propisa, a sve u cilju otklanjanja nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora. Napominjemo da Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nastavlja sa kontinuitetom obavljati poslove i zadatke iz svoje nadležnosti sa primarnim ciljem pružanja svoubuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.“

S poštovanjem,



**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj:02/1-3-56/26 od 29.05.2026. godine;
2. CD x1.



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.

29-05-2026  
905

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Ured policijskog komesara



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Уред полицијског комесара

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Office of the Police Commissioner

Broj: 02/1-3-56/26  
Datum: 29.05.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
-n/r Sekretara ministarstva

PREDMET: **Zastupničko pitanje**, odgovor, d o s t a v l j a m o .-

VEZA: Vaš akt broj 01-9-02-2-3043/26 od 20.05.2026. godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, u prilogu istog dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Hašimbegović Marijele.



**POLICIJSKI KOMESAR**  
Generalni inspektor policije

Fatmir Hlidarević

## INFORMACIJA

**Sačinjena dana 29.05.2026. godine u službenim prostorijama Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara, Uprava policije, MUP-a Kantona Sarajevo na okolnosti zastupničkog pitanja, zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Hašimbegović Marijele.**

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/25"), Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), Pravilnikom o postupku i načinu provođenja procjene rizika za žrtve nasilja u porodici i nasilja prema ženama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25").

Članom 41. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama određeno je da se Rješenje o izricanju zaštitne mjere dostavlja: osobi kojoj je mjera izrečena, podnosiocu zahtjeva, žrtvi, organu nadležnom za izvršenje izrečene zaštitne mjere, nadležnom policijskom organu, nadležnom tužiocu i organu starateljstva. Dakle, prema važećem propisu, poslodavac - bez obzira na djelatnost istog, nije naveden kao subjekt dostave ovoga rješenja

Od strane Federalnog ministarstvo pravde donesen je Pravilnik o načinu vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 97/25") te se Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo suočava se s izazovima u primjeni Pravilnika. S obzirom na to da ovaj Pravilnik implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou cijele Federacije BiH, kantonalno ministarstvo traži zvanična pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog akta. Cilj ovih konsultacija je otklanjanje nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, nastavlja sa kontinuitetom u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, s primarnim ciljem pružanja sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtvama nasilja.

**Sarajevo, 29.05.2026. godine.**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3044/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Hodžić Admele, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-37/26 od 14.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 30. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnica Hodžić Admela, a koja je glasila „Inicijativa o uspostavljanju integralnog sistema praćenja slučajeva rodno zasnovanog nasilja u smislu povezivanja policije, sudova i socijalne službe, procjenjuje rizik za žrtvu, prati zabrane prilaska, koristi GPS elektronske narukvice/nanogice i automatski šalje alarm policije i žrtvi kada nasilnik prekrši sigurnosnu zonu po uzoru na „Španski model“ .“

**Odgovor:**

„Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinoce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:97/25“). Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u primjeni gore navedenog pravilnika suočava se izazovima, obzirom da isti implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou Federacije BiH, te su zatražena pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog propisa, a sve u cilju otklanjanja nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora. Napominjemo da Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nastavlja sa kontinuitetom obavljati poslove i zadatke iz svoje nadležnosti sa primarnim ciljem pružanja svobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj:02/1-3-54/26 od 29.05.2026. godine ;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.



29-05-2026

406

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Ured policijskog komesara



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Уред полицијског комесара

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Office of the Police Commissioner

Broj: 02/1-3-54/26  
Datum: 29.05.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
-n/r Sekretara ministarstva

PREDMET: **Zastupničko pitanje**, odgovor, d o s t a v l j a m o.-

VEZA: Vaš akt broj 01-9-02-2-3044/26 od 20.05.2026. godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, u prilogu istog dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Hodžić Admele.



## INFORMACIJA

**Sačinjena dana 29.05.2026. godine u službenim prostorijama Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara, Uprava policije, MUP-a Kantona Sarajevo na okolnosti zastupničkog pitanja, zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Hodžić Admela.**

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/25"), Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), Pravilnikom o postupku i načinu provođenja procjene rizika za žrtve nasilja u porodici i nasilja prema ženama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25").

Od strane Federalnog ministarstva pravde donesen je Pravilnik o načinu vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 97/25") te se Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo suočava se s izazovima u primjeni Pravilnika. S obzirom na to da ovaj Pravilnik implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou cijele Federacije BiH, kantonalno ministarstvo traži zvanična pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog akta. Cilj ovih konsultacija je otklanjanje nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, nastavlja sa kontinuitetom u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, s primarnim ciljem pružanja sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtvama nasilja.

**Sarajevo, 29.05.2026. godine.**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3237/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Kristić Danijele, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-49/26 od 25.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju u okviru 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnica Kristić Danijela, a koja je glasila „Inicijativa za postavljanje usporivača brzine u ulici Vlakovo broj 10.“.

**Odgovor:**

„Dostavljamo Vam akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/2-2-205/26 od 12.06.2026. godine, koji predstavlja odgovor na gore navedeno zastupničko pitanje.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj: 02/2-2-205/26 od 12.06.2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.





15-06-2026  
439

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs  
Police department

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
SARAJEVO

Broj: 02/2-2-205/26.  
Datum: 12.06.2026. godine.

Primljeno: 12.06.2026		
Org. jed.	Klasif. oznaka	Broj priloga
019-02-2	3237	

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
**-Sekretaru-**

**PREDMET:** Odgovor u vezi s aktom Skupštine Kantona Sarajevo – zastupnička inicijativa za postavljanje usporivača brzine u ulici Vlakovo br. 10, Općina Ilidža, – dostavlja se.

**V e z a :** Vaš akt broj 01-9-02-2-3237/26 od 29.05.2026. godine.

u vezi sa aktom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-24273-49/25 od 25.05.2026. godine, povodom zastupničke inicijative zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Kristić Danijele za postavljanje usporivača brzine u ulici Vlakovo 10, općina Ilidža, zbog ozbiljno narušene sigurnosti pješaka, posebno djece koja svakodnevno ovom dionicom idu u školu, obavještavamo Vas o sljedećem:

Nadležne organizacione jedinice Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzimaju mjere i radnje u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima u vezi stvaranja sigurnog ambijenta sa aspekta sigurnosti saobraćaja u cilju zaštite učesnika u saobraćaju, te u skladu sa navedenim od strane nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo konstatovano je da je na navedenom lokalitetu, gledajući u oba smjera, postavljena horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i to:

- da su na kolovozu iscertani obilježeni pješački prijelazi u blizini škole (VI-53),
- da su na kolovozu postavljeni uređaji za smirivanje saobraćaja – uzdignute površine (VI-63),
- da su sa lijeve i desne strane iznad kolovoza izgrađeni trotoari, dok je sa lijeve strane kolovoza ulice Vlakovo, gledano iz smjera Blažuja u smjeru Autoputa A1, postavljena zaštitna metalna ograda,
- sa lijeve strane kolovoza ulice Vlakovo, gledano iz smjera Blažuja u smjeru Autoputa A1, vidno je postavljen reflektujući saobraćajni znak “obilježen pješački prijelaz” (III- 6).

Imajući u vidu nadležnosti ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i drugih nadležnih organa u cilju postavljanja dodatne opreme na putu, moguće je poduzeti mjere i radnje na postavljanju dodatne opreme i saobraćajne signalizacije na putu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Ujedno vas obavještavamo da će policijski službenici Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo u skladu sa raspoloživim ljudskim resursima i materijalno - tehničkim sredstvima, preduzimati mjere i radnje propisane Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, sa posebnim akcentom na kontrolu brzine kretanja motornih vozila na kolovozu ulice Vlakovo, a sve u cilju podizanja, stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaja na veći nivo.

S poštovanjem,





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3159/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, Izetbegović Sebiye, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-644-47/26 od 20.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je uputila zastupnica Izetbegović Sebiya, a koja je glasila „Inicijativa za provedbu navoda i postupanje nadležnih institucija u vezi sa radom i finansiranjem civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo.“

**Odgovor:**

„Policijski službenici Odjeljenja za pravedni kriminal i borbu protiv korupcije, Sektora kriminalističke policije, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa sadržajem zastupničke inicijative zastupnice zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, Izetbegović Sebiye upoznali su dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te postupaju po uputama istog.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1..CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3460/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**OPĆINA VOGOŠĆA**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

**PREDMET:** Odgovor na vijećničku inicijativu vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Gljiva Bego, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-1253/26 od 05.06.2026. godine

U vezi Vašeg akta broj i datum veze, dostavljamo odgovor na inicijativu, koju je podnio vijećnik Općinskog vijeća Vogošća Gljiva Bego, dana 28.08.2025. godine, a koja je glasila „Inicijativa za dostavljanje informacija o postojećim lokacijama analitičkih kamera, video nadzora i radarskih sistema na području općine Vogošća, stepenu pokrivenosti ključnih saobraćajnica, raskrsnica, školskih zona i javnih površina sistemima sigurnosnog nadzora i planovima proširenja mreža kamera i radarskih sistema na području općine Vogošća.“

**Odgovor:**

„Dostavljamo Vam akt Policijske uprave Vogošća, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/15-1-03-3-967/26 od 17.06.2026. godine, koji predstavlja odgovor na gore navedenu vijećničku inicijativu.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Policijske uprave Vogošća, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/15-1-03-3-967/26 od 17.06.2026. godine
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Za objavu na web stranici Ministarstva;
3. a/a.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Poliicijska uprava Vogošća



17-06-2026  
(151)

Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Полицијска управа Воџошћа

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Police Administration Vogošća

Broj: 02/15-1- 33-967/26  
Dana : 17.06.2026.godine

MUP KANTONA SARAJEVO  
Sekretar ministarstva

MUP KANTONA SARAJEVO  
UPRAVA POLICIJE  
Ured Policijskog komesara, za informaciju

**PREDMET:** Inicijativa vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Gljiva Bege, odgovor, d o s t a v l j a s e -

**VEZA:** Akt MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-9-02-2-3460/26 od dana 09.06.2026. godine

U vezi vašeg akta broj i datum veze, povodom zaprimljene vijećničke inicijative vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Gljiva Bege, podnešena na 18. radnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća a koja se odnosi na informaciju o postojećim lokacijama analitičkih kamera, video nadzora i radarskih sistema na području općine Vogošća, obavještavamo vas da smo našim aktima u renijem periodu Odjeljenju za videonadzor, Sektora uniformisane policije, predložili lokacije koje bi bile obuhvaćene sistemom evidentiranja prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila (analitičke kamere) i to:

Tri prioritete lokacije

- Autobusko stajalište u ulici Jošanička (naspram hotela Biokovo),
- Autobusko stajalište na magistralnom putu M-18 u ulici Igmanska (kod pekare Aspek),
- Dio ulice Braće Kršo, koji vodi od glavne autobuske stanice Vogošća do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja ulica Braće Kršo i Igmanska.

Također predložene su i dvije lokacije i to:

- Autobusko stajalište na magistralnom putu M-18 u mjestu Kobilja Glava iz smijera sarajeva prema Vogošći,
- Dio ulice Stara Cesta u mjestu Semizovac na kolovozu uz trgovinske objekta i to od raskrsnice magistralnog puta M-18 (Nova Cesta) prema Ilijašu.

Također vas obaviještavamo da do ovog momenta nisu instalirane analitičke kamere koje bi evidentirale prekršaje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila.

Područje općine Vogošća pokriveno je sa ukupno 16 (šesnaest) nadzornih kamera koje pokrivaju dijelove glavnih saobraćajnica, parkove, prilazne puteve do škola i drugih javnih površina.

Na području općine Vogošća i to na mag.putu M-18 u mjestu Semizovac u blizini osnovne škole "Porodice ef. Ramić" instaliran je jedan stacionirani radarski sistem, koji je na raspolaganju Jedinici za saobraćaj, Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo.

Ova Policijska uprava je predložila lokacije za proširenjem nadzornih analitičkih kamera, dok proširenje radarskih sistema je u nadležnosti Jedinice za saobraćaj i Odjeljenja za videonadzor, Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3280/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Kristić Danijele, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-/26 od 05.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 17/22), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 30. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupnica Kristić Danijela, a koja je glasila „Inicijativa za unapređenje sigurnosti pješaka u naselju Donji Hotonj, općina Vogošća.“.

**Odgovor:**

„Dostavljamo Vam akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/15-103-3-98/26 od 17.06.2026. godine, koji predstavlja odgovor na gore navedenu zastupničku inicijativu.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije broj: 02/15-103-3-98/26 od 17.06.2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Policajska uprava Vogošća



17-06-2026  
452  
Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Полицијска управа Вогошћа

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Police Administration Vogošća

Broj: 02/15-1-03-3-98/26  
Dana : 17.06.2026.godine

MUP KANTONA SARAJEVO  
Sekretar ministarstva

MUP KANTONA SARAJEVO  
UPRAVA POLICIJE  
Ured Policijskog komesara, za informaciju

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa zastupnice Danijele Kristić, odgovor, d o s t a v l j a s e -

**VEZA:** Akt MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-9-02-2-3280/26 od dana 18.06.2026. godine

U vezi vašeg akta broj i datum veze, povodom zaprimljene zastupničke inicijative zastupnice Danijele Kristić upućene na tridesetoj radnoj sjednici skupštine Kantona Sarajevo a koja se odnosi na povećanje sigurnosti pješaka u naselju Donji Hotonj, općina Vogošća na dijelu saobraćajnice gdje je zbog dotrajalosti zatvoren postojeći nadvožnjak "Pasarela", obavještavamo vas da je aktom Inspektorata općine Vogošća, Policijska uprava Vogošća obaviještena da je od strane Inspektorata dana 04.09.2025. godine, nakon provedenog inspeksijskog nadzora izvršeno zatvaranje "pasarele" u mjestu Hotonj, općina Vogošća preko magistralnog puta M-18, gdje je onemogućeno kretanje pješaka i nakon čega su pješaci direktno izloženi opasnosti prilikom prelaska preko magistralnog puta M-18. Iz predmetnog akta nije vidljivo da je prije zatvaranja pasarele predhodno a ni nakon toga obezbjeđen alternativni prelazak i kretanje odnosno nisu poduzete privremene mjere zaštite saobraćaja i sigurnosti pješaka postavljenjem horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije privremenog pješačkog prelaza (zebre), saobraćani znakovi i dr. Dalje iz predmetnog akta nije vidljivo da li postoji opasnost od eventualnog obrušavanja dijelova pasarele kojima bi se ugrozilo odvijanje saobraćaja-vozila magistralnim putem M-18.

Zbog velike frekfencije saobraćaja i nedostatka adekvatnog pješačkog prelaza postoji mogućnost opasnih sistuacija a građani su svakodnevno izloženi riziku od saobraćanih nezgoda. Hitnom sanacijom pasarele i postavljenjem privremene saobraćajne signalizacije povećala bi se sigurnost svih učesnika u saobraćaju posebno djece i starijih osoba te se smanjila mogućnost saobraćajnih nezgoda. U vezi navedenog putem akta Policijska uprava Vogošća je obavijestila Inspektorat i Služba za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća dana 10.09.2025. godine. Također od momenta

zatvaranja "pasarele" policijski službenici Policijske uprave Vogošća u skladu sa raspoloživim kapacitetima svakodnevno vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja što će činiti i u narednom periodu kako bi se stanje sigurnosti saobraćaja i bezbjedno kretanje pješaka dovelo na što veći nivo.

Također aktom PU Vogošća je dana 07.01.2026. godine, ponovo obavijestila Inspektorat i Služba za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća da nakon zatvaranja pasarele nije obezbjeđen alternativni prelazak i kretanje odnosno nisu poduzete privremene mjere zaštite saobraćaja i sigurnosti pješaka, osim što je protekom određenog vremenskog perioda obilježen - iscrtan pješački prelaz (zebra) preko magistralnog puta M-18, koji je slabo vidljiv pogotovo u vrijeme noćnih sati, slabih vremenskih uslova (kiša, snijeg i sl.), tako da vozači nisu na adekvatan način obaviješteni o postojanju navedenog pješačkog prelaza. Također na navedenom mjestu postoji vertikalna saobraćajna signalizacija, koja nije jasno vidljiva pogotovo iz smijera Vogošće prema Sarajevu. Zbog trenutnih vremenskih uslova (sniježnih padavina) a koji se najavljuju i u narednom periodu iscrtni pješački prelaz (zebra) nije vidljiv, što također ugrožava učesnike u saobraćaju.

Zbog velike frekvencije saobraćaja i nedostatka adekvatne saobraćajne signalizacije postoji mogućnost opasnih situacija a građani su svakodnevno izloženi riziku od saobraćajnih nezgoda. Hitnom sanacijom pasarele i postavljenjem adekvatne privremene saobraćajne signalizacije - koja bi bila osvijetljena te jasnije obilježena povećala bi se sigurnost svih učesnika u saobraćaju posebno djece i starijih osoba te se smanjila mogućnost saobraćajnih nezgoda.

Aktom PU Vogošća je dana 30.01.2026. godine, u vezi navedene problematike i stanja sigurnosti saobraćaja na gore navedenom dijelu puta M-18 obavijestila JP Ceste F BiH.

U vezi upućene inicijative mišljenja smo da je od strane nadležnih institucija neophodan hitan izlazak na teren i poduzimanje potrebnih mjera kako bi se spriječile moguće posljedice i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

S poštovanjem,





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3034/26  
Sarajevo, 19.06.2026. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BiH**  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
**ZASTUPNIČKI DOM**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kratina Alme, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj: 05/1-02-324/26 od 14.05.2026. godine

U vezi Vašeg akta broj i datum veze, a u kojem ste dostavili zastupničko pitanje koje je postavila zastupnica Kratina Alma zastupnica Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a koje je glasilo zbog čega se ne primjenjuje jedna od ključnih novina u pravnom okviru zaštite žrtava nasilja u porodici elektronska nanogica za počiniocе nasilja kojima je izrečena mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja.

**Odgovor:**

„Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:97/25“). Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u primjeni gore navedenog pravilnika suočava se izazovima, obzirom da isti implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou Federacije BiH, te su zatražena pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog propisa, a sve u cilju otklanjanja nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora. Napominjemo da Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nastavlja sa kontinuitetom obavljati poslove i zadatke iz svoje nadležnosti sa primarnim ciljem pružanja svoubuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja.“

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 02/1-3-42/26 od 02.06.2026. godine;
2. CD x1.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija, 10

Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,

Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Za objavu na web stranici Ministarstva;
3. a/a.



Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
 Ministarstvo unutrašnjih poslova  
 Uprava policije  
 Ured policijskog komesara



Босна и Херцеговина  
 Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
 Министарство унутрашњих послова  
 Управа полиције  
 Уред полицијског комесара

Bosnia and Herzegovina  
 Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
 Ministry of Internal Affairs  
 Police department  
 Office of the Police Commissioner

Broj: 02/1-3-<sup>112</sup> /26  
 Datum: 02.06.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
 -n/r Sekretara ministarstva

PREDMET: Zastupničko pitanje, odgovor, d o s t a v l j a m o .-

VEZA: Vaš akt broj 01-9-02-2-3034/26 od 26.05.2026. godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum gornji, u prilogu istog dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Kratina Alme.



## INFORMACIJA

**Sačinjena dana 02.06.2026. godine u službenim prostorijama Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Ureda policijskog komesara, Uprava policije, MUP-a Kantona Sarajevo na okolnosti zastupničkog pitanja, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Kratina Alme.**

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19/25"), Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25"), Pravilnikom o postupku i načinu provođenja procjene rizika za žrtve nasilja u porodici i nasilja prema ženama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 86/25").

Od strane Federalnog ministarstvo pravde donesen je Pravilnik o načinu vršenja nadzora izvršenja zaštitne mjere zabrana približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi djeci žrtve za učinioce nasilja u porodici i nasilja prema ženama putem elektronskog nadzora kretanja ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 97/25") te se Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo suočava se s izazovima u primjeni Pravilnika. S obzirom na to da ovaj Pravilnik implicira poteškoće koje je potrebno prevazići na nivou cijele Federacije BiH, kantonalno ministarstvo traži zvanična pojašnjenja od donosioca zakona i podzakonskog akta. Cilj ovih konsultacija je otklanjanje nejasnoća kako bi se osigurala efikasna i sigurna implementacija sistema elektronskog nadzora.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, nastavlja sa kontinuitetom u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, s primarnim ciljem pružanja sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtvama nasilja.

**Sarajevo, 02.06.2026. godine.**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3669/26  
Sarajevo, 22.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Pekić Jelene, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-35/26 od 12.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 17/22-Ispravka i 47/24), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je u okviru 30. radne sjednice uputila zastupnica Pekić Jelene, a koja je glasila „Inicijativa za uspostavljanje obaveznog nadzora vozača i tehničke ispravnosti autobusa prilikom organizovanja školskih ekskurzija i izleta.“

**Odgovor:**

„Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prilikom organizovanih odlazaka na ekskurzije, izlete, škole u prirodi i druge aktivnosti ostvaruje saradnju sa obrazovnim ustanovama koje u slučaju potrebe odnosno organizovanog prevoza većeg broja učenika dostavljaju obavijesti nadležnim policijskim upravama radi poduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti. Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupaju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i drugim važećim propisima kojima je uređena oblast sigurnosti saobraćaja. U slučajevima kada postoje zakonski osnovi ili razlozi za sumnju da vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih supstanci policijski službenici će poduzeti zakonom propisane mjere. Takođe ukoliko postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost vozila kojim se vrši prijevoz učenika vozilo će biti upućeno na vanredni tehnički pregled, a u slučaju utvrđene tehničke neispravnosti isključeno iz saobraćaja u skladu sa zakonom. Napominjemo da važećim propisima nije propisana obaveza preventivnog alkotestiranja svih vozača autobusa prije svakog organizovanog prijevoza niti obaveza provođenja vanrednog tehničkog pregleda svih vozila koja učestvuju u takvom prevozu. Naime članom 7. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da su preduzeća, ustanove, pravna i fizička lica koja posjeduju vozila dužna osigurati da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za sigurno upravljanje vozilima, kao i da vozila budu tehnički ispravna i opremljena u skladu sa zakonom. Shodno navedenom smatramo da da se ciljevi navedene inicijative u značajnoj mjeri provode kroz primjenu postojećih zakonskih normi kontinuiranim radom policijskih službenika Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao i kroz obaveze i odgovornosti drugih subjekata uključenih u organizaciju prijevoza učenika.“



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo  
Broj:02/2-2-188/26 od 03.06.2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.





9707-96-80

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department

Broj: 02/2-2-188/26

Datum: 03.06.2026. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
**-S e k r e t a r u-**

**PREDMET: Odgovor na akt Skupštine Kantona Sarajevo – zastupnička inicijativa – dostavlja se**

Poštovani,

U vezi sa aktom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-24273-35/26 od 12.05.2026. godine, koji se odnosi na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, gospođe Jelene Pekić, kojom se predlaže da svaka obrazovna ustanova bude obavezna da nadležnu policijsku upravu obavijesti o planiranom putovanju najmanje sedam dana prije polaska, kako bi se omogućilo pravovremeno organizovanje provjera koje bi podrazumijevale obavezno alkotestiranje vozača autobusa na dan polaska, provjeru eventualnog prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača i kontrolu tehničke ispravnosti autobusa kojim se vrši prijevoz učenika, obavještavamo vas o sljedećem:

Kada je riječ o sigurnosti učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo prilikom organizovanih odlazaka na ekskurzije, izlete, škole u prirodi i druge aktivnosti, organizacione jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo već ostvaruju saradnju sa obrazovnim ustanovama, koje u slučaju potrebe, odnosno organizovanog prijevoza većeg broja učenika, dostavljaju obavijesti nadležnim policijskim upravama radi poduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti.

U vezi sa prijedlogom da se na dan polaska obavezno vrši alkotestiranje vozača autobusa, provjera prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača, kao i kontrola tehničke ispravnosti autobusa kojima se vrši prijevoz učenika, ističemo da policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo postupaju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i drugim važećim propisima kojima je uređena oblast sigurnosti saobraćaja.

U slučajevima kada postoje zakonski osnovi ili razlozi za sumnju da vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, policijski službenici će poduzeti zakonom propisane mjere, uključujući alkotestiranje i odgovarajuća testiranja na prisustvo opojnih droga i psihoaktivnih supstanci. Također, ukoliko postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost vozila kojim se vrši prijevoz učenika, vozilo će biti upućeno na vanredni tehnički pregled, a u slučaju utvrđene tehničke neispravnosti isključeno iz saobraćaja, u skladu sa zakonom.

Napominjemo da važećim propisima nije propisana obaveza preventivnog alkotestiranja i testiranja na prisustvo opojnih droga i psihoaktivnih supstanci svih vozača autobusa prije svakog organizovanog prijevoza učenika, niti obaveza provođenja vanrednih tehničkih pregleda svih vozila koja učestvuju u takvom prijevozu. Policijski službenici navedene mjere poduzimaju isključivo u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom, odnosno kada postoje zakonski osnovi za njihovo provođenje.

Također, ukazujemo da je članom 7. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisano da su preduzeća, ustanove, pravna i fizička lica koja posjeduju vozila dužna osigurati da vozači njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za sigurno upravljanje vozilima, kao i da vozila budu tehnički ispravna i opremljena u skladu sa zakonom.

Policijski službenici Uprave policije kontinuirano provode preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, uključujući i aktivnosti koje se odnose na organizovani prijevoz učenika. U provođenju navedenih aktivnosti poduzimaju se sve mjere i radnje propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i drugim zakonima i podzakonskim propisima, isključivo u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i ovlaštenja.

Smatramo da se ciljevi predmetne inicijative u značajnoj mjeri već ostvaruju kroz primjenu postojećih zakonskih propisa, kontinuiran rad policijskih službenika Uprave policije, kao i kroz obaveze i odgovornosti drugih subjekata uključenih u organizaciju prijevoza učenika. Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će i u narednom periodu nastaviti intenzivno provoditi preventivne i represivne aktivnosti, te poduzimati sve zakonom propisane mjere i radnje s ciljem zaštite života i imovine građana, unapređenja sigurnosti saobraćaja i osiguranja što većeg nivoa sigurnosti učenika tokom organizovanih putovanja.

S poštovanjem,





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3459/26  
Sarajevo, 24.06.2026. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**OPĆINA VOGOŠĆA**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

**PREDMET:** Odgovor na vijećničku inicijativu vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Cvrk Čamila, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-1253/26 od 05.06.2026. godine

U vezi Vašeg akta broj i datum veze, dostavljamo odgovor na inicijativu, koju je podnijela vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Cvrk Čamila, a koja je glasila „Inicijativa za uklanjanje neregistrovanih i napuštenih vozila sa javnih parking površina na području općine Vogošća.“.

**Odgovor:**

„Policijски službenici Policijske uprave Vogošća svakodnevno poduzimaju mjere i radnje na identifikaciji, te uklanjanju neregistrovanih, neispravnih ili havariranih vozila, a što je propisano u članu 86. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo. Policijski službenici Policijske uprave Vogošća izvrše identifikaciju vozila i vlasnika nakon čega sa istim obave razgovor i nalože uklanjanje vozila. Takođe policijski službenici policijske uprave Vogošća su u proteklom periodu angažovali specijalno vozilo JKP „Pauk“, te je tom prilikom sedam vozila uklonjeno sa javnih parking prostora na području općine Vogošća.“.

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/15-1 03-3-968/26 od 16.06. 2026. godine;
2. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Za objavu na web stranici Ministarstva;
3. a/a.





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-3235/26  
Sarajevo, 29.06.2026. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**n/r predsjedavajućeg Skupštine**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Šaljić Jasmina, dostavlja se;  
**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-24273-46/26 od 22.05.2026. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka i 47/24), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je dana 21.05.2026. godine na 30. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uputio zastupnik Šaljić Jasmin, a koje je glasilo „Da se dostavi statistički podatak za proteklih deset (10) godina o broju dojava o postavljenim bombama, broju rasvjetljenih slučajeva i broju slučajeva u procesu.“.

**Odgovor:**

„Dostavljamo Vam akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/3-3-03-12-3807/26 od 25.06.2026. godine i informaciju sačinjenu dana 22.06.2026. godine, koji predstavljaju informaciju o traženom.“.

S poštovanjem,

**Prilog:**

1. Akt Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj:02/3-3-03-12-3807/26 od 25.06.2026. godine;
2. Informacija sačinjena dana 22.06.2026. godine;
3. CD x1.

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. Za objavu na web stranici Ministarstva;
4. a/a.



26-06-2026

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Sektor kriminalističke policije



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Сектор криминалистичке полиције

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Crime Police Sector

Broj: 02/3-3-03-12-3807 /26  
Datum: 25.06.2026. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
SARAJEVO

Priloga			
25. 06. 2026			
Broj jed.	Klasif. oznaka	Redni broj	Broj priloga
019	021-	3275	

**MUP KANTONA SARAJEVO**  
N/r Sekretar Tarik Kršlak

**PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE, Informacija, -**  
- d o s t a v l j a m o -

**Veza:** Vaš akt broj: 01-9-02-2-3235/26 od dana 29.05.2026. godine

Zastupnik Jasmin Šaljić je u okviru 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo dana 21.05.2026. godine, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje dostavljeno u prilogu akta Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-24273-46/26 od dana 22.05.2026. godine. U vezi postupanja po navedenom aktu policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo su sačinili informaciju koju vam dostavljamo u prilogu akta.

**Prilog:**

- Fco. akt Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-24273-46/26 od dana 22.05.2026. godine, sa prilogom kao u tekstu akta;
- Informacija od dana 22.06.2026. godine.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
Uprava policije  
Policajska uprava Vogošća



7 6 -06- 2026  
445  
Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Министарство унутрашњих послова  
Управа полиције  
Полицијска управа Вогошћа

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs  
Police department  
Police Administration Vogošća

Broj: 02/15-1-03-3-968/26

Dana : 16.06.2026.godine

MUP KANTONA SARAJEVO

Sekretar ministarstva

MUP KANTONA SARAJEVO

UPRAVA POLICIJE

Ured Policijskog komesara, za informaciju

**PREDMET:** Vijećnička inicijativa vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Cvrka Čamila,  
- d o s t a v l j a s e -

**VEZA:** Akt MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-9-02-2-3459/26 od dana 09.06.2026. godine i akt Općinskog vijeća općine Vogošća, broj 01-04-1253/26 od dana 05.06.2026. godine.


U vezi akta MUP-a Kantona Sarajevo broj i datum veze povodom zaprimljene vijećničke inicijative vijećnika Općinskog vijeća Vogošća Cvrk Čamila, koju je podnio na 18.sjednici Općinskog vijeća Vogošća a koja se odnosi na uklanjanje neregistrovanih i napuštenih vozila sa javnih parking površina na području općine Vogošća.

Ovim putem vas obavještavamo da policijski službenici Policijske uprave Vogošća svakodnevno poduzimaju mjere i radnje na identifikaciji te uklanjanju neregistrovanih, neispravnih ili havarisanih vozila a što je propisano u članu 86. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/2017, 46/2017 i 1/2022).

Policijski službenici Policijske uprave Vogošća izvrše identifikacije vozila i vlasnika nakon čega sa istim obave razgovor i nalože uklanjanje vozila. Također policijski službenici policijske uprave Vogošća su u proteklom vremenskom periodu angažovali specijalno vozilo JKP "Pauk", te je tom prilikom sedam vozila uklonjeno sa javnih parking prostora na području općine Vogošća.

Policijski službenici Policijske uprave Vogošća će i u narednom periodu nastaviti sa poduzimanjem mjera i radnji na identifikaciji i uklanjanju neregistrovanih i napuštenih vozila sa javnih parking površina na području općine Vogošća.

S poštovanjem,



Adresa: Vogošća, Samira Gradišića 3A

Tel: + 387(0)33 283-460, 283-461, 430-000, Fax: + 387(0)33 436-128

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [pu.vogosca@mup.ks.gov.ba](mailto:pu.vogosca@mup.ks.gov.ba)

## INFORMACIJA

Sačinjena u službenim prostorijama Odjeljenja za imovinske delikte, Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, na okolnosti postupanja po aktu Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-24273-46/26 od dana 22.05.2026. godine, povodom poduzimanja mjera i radnji u vezi zaprimljenih anonimnih dojava prijetećeg sadržaja o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i drugim državnim institucijama na području Kantona Sarajevo, za vremenski period od 01.01.2016. godine do dana postupanja po aktu.

Izvršenim provjerama u službenim evidencijama svih Policijskih uprava i Sektora kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo, utvrđeno je da su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u posljednjih 10 godina, tačnije od dana 01.01.2016. godine do dana postupanja po aktu, evidentirali 895 lažnih prijava prijetećeg sadržaja u osnovne i srednje škole, državne institucije, medijske kuće i druge javne ustanove na području Kantona Sarajevo.

U vezi navedenog od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izvršeno je 895 KDZ pregleda od kojih 736 u osnovnim i srednjim školama a 159 u državnim institucijama i drugim javnim ustanovama, kojom prilikom je konstatovano da se radi o lažnim dojavama. Najveći broj lažnih dojava prijavljeno je putem različitih e-mail adresa ukupno 72 različite e-mail adrese sa kojih je upućeno 506 e-mail poruka prijetećeg sadržaja koje su poslate putem različitih „domena” registrovanih u BiH ali i zemljama širom Europe (Hakerski napadi, koji predstavljaju regionalni problem), dok je ostatak prijava izvršeno putem prepaid telefonskih kartica.

Shodno navedenom, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa policijskim službenicima Federalne uprave policije i Obavještajno - sigurnosne agencije BiH preduzimali su operativno - taktičke mjere i radnje na dokumentovanju lažno prijavljenih KD-a: Ugrožavnje sigurnosti iz člana 183. KZ FBiH ; Izazvanje opće opasnosti iz člana 347. KZ FBiH; Terorizam iz člana 201. KZ FBiH a sve u vezi sa KD Lažno prijavljivanje iz člana 347. KZ FBiH, kojom prilikom je konstatovano da mnoge IP adrese, odnosno adrese pošiljalaca spornih poruka, potiču iz inozemstva van teritorijalne nadležnosti policijskih agencija BiH. Daljim operativnim radom, na lokalitetu Kantona Sarajevo rasvijetljeno je 110 krivičnih djela u vezi sa lažnim dojavama o postavljenim minsko-eksplozivnim napravama, za navedena KD-a ukupno je lišeno slobode 26 lica od koji je 7 punoljetnih lica a 19 mladb, lica protiv kojih je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu.

U svakom evidentiranom slučaju lažne dojava vršen je KDZ pregled objekta, te sačinjavanja potrebna dokumentacija. U svim predmetnim slučajevima obavještavano je nadležno Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo pod čijim nadzorom je i postupano. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, su u svim osnovnim i srednjim školama sprovedi edukaciju sa roditeljima učenika (koji su iskazali zainteresovanost), članovima vijeća roditelja i pedagoga na okolnosti pojava o lažnim dojavama o postavljanju eksplozivnih naprava u školama.

Također ovim putem vas obavještavamo da je Uprava policije učestvovala u izradi Protokola o načinu postupanja u slučajevima anonimnih dojava u školama na području Kantona Sarajevo, koji je usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo 2025. godine i ima oznaku tajnosti, nakon čije implementacije je došlo do značajnog smanjenja lažnih prijava predmetnih KD-a, te je u 2026. godini evidentirano 9 lažnih prijava prijetećeg sadržaja od čega 4 u osnovne i srednje škole a 5 u druge javne ustanove na području Kantona Sarajevo.

Dana 22.06.2026. godine.